

# САНА ОЛОХ

Чурапчы улуунун хаһыата

2002 жыл  
АЛТЫННЫҢ  
19 КҮНӨ  
СУБУУТА  
№ 125 (3974)

ХАҤЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫҢ 15 КҮНҮТЭИ ТАКТАР

## ДЕПУТАККА КАНДИДАТЫНАН ТУРУОРУНАРЫҢАР ЫҢЫРДЫЛАР

Бу күнүргө Саха Республиканын Государственной Муньаһар (Ил Түмэнгэ) депутакка кандидаттары туруоруу ытыллар. Кини быыбардыр комиссия Российской Федерация быыбар түһунан сокуонугар олорурган кандидаттары быыбардааччылар бөлөхтөрө туруорбат, партиялартан эбатар кандидаттар байлэсэ туруорунууларынан барар диян быһаарда.

Чурапчы улуугар республикабыт бу үрдүкү былааһыгар сөптөөх кандидаты таба тайанан туруорарбыт, кини быыбарга кыһарыгар көмө-тирэх буоларбыт ичинки сайдыбыгыгар улахан орууллаах буолуоҕа.

Алтынны 16 күнүгэр Чурапчытаабы физическэй культура уонна спорт институтугар бу болпуруска аналлаах коллектив муньаһа буолла. Муньах кыттылаахтара СР Государственной Муньаһар (Ил Түмэнгэ) депутакка кандидатынан "Туймаада-Нефть" нефтяной компания гене-

ральной директорын Иван Константинович МАКАРОВЫ туруорарга сөптөөбүнэн ааһаннар, кинини бэйэтин кандидатуратын туруорунарыгар төрдөһөргө биер санаанан быһаары ылыннылар.

Иван Константинович Макаров 1962 с. тохсунньу 24 күнүгэр Сылган юбилейгэр төрөөбүтэ. 1978 с. Сылган орто оскуолатын бүтэрэн баран совхозка үлэһэбитэ, 1979 с. Благовещенскайдаагы тьа хаһаайыстыбатын институтугар механизация факультетыгар үөрөнө кирибизэ. 1984 с. үрөһүн сипиһимээхтик бүтэрэн төрөөбүт дойдугугар орбиллэн, Сылган отделениегыгар механигынан үлэһэбитэ.

1986 с. МБСЛКС Чурапчытаабы райкомун бастагы секретарынан быыбардаммыта. 1988 с. комсомол уобаластаабы комитетын отделын сабыдассайынан бигэргээн үлэһэбитэ. Комсомол XX-с съезин делегатынан сыдыбыта.

1990 с. "Хоругу сулус" предприятие директоруан атаммыта. 1992 с. Саха Республиканын "Интеррос" компаниятын региональной компаниятын дирекциятын директоруан атаммыта. 1997 с. Российской Федерация Президентин иһинэн государственной сулууста академиятын бүтэрбитэ. 1998 сыллаахтан – "Туймаада-нефть" нефтяной компания генеральной директора.

2002 сыл ыам ыйыттан Дьокуускайдаабы "Чурапчы" түмсүү сөбүгөтүн председателинэн үлэлиир. "Байанай" буһуһтарга аналлаах сурунаал кылаабынай редактора, Дьокуускай куорат ытыга спордун федерациятын бырабыһаанынатын чилимкө.

Кэргэнээх, икки оҕолоох.

Муньах кыттылаахтара Иван Константинович быыбардааччылар итэһэллэрин ыланан, бэйэтин депутакка кандидатынан туруорууно диян араналлар.

А. СЛЕПЦОВ.

## Оболорбут – Ийэ күнүгэр аналлаах декадаҕа

### ИСТИН ДЬУӨГЭБИТ КЭРИЭТЭ

Ийэ!.. Олус да эйбэк ийини бу тылга баар. Аңардас иһилэрэ да миньыһаһын. Ийэ түһунан хомоҕой тылаахтар хоһоонго хоһуйаллар, ыбаҕай тылаахтар ырыаҕа тигэллэр. Былар-былыргытан ийини аламаҕай күнгэ тэҥниилэр. Сир үрдүгэр икки аҕахтаах баарын тухары ийэ кэлсээнгэ кэлсэнэ, тойукка туйуулуо. Буолууна даҕаны, күн сириг көрөрбүт күндүттэн-күндү, саамай чугас киһибит ийэбит буоллаҕа. Кини эминим илгэтин иһэн, кини үрөһүмүтүнэн үчүгэйи-кылааны арааран киһи-хара буолабыт. Ийэ оҕотугар таптала хаһан да уостубат, сималийбат. Ол курдук ийэ оҕотугар таптала күөстээк, ханнык баҕарар ырахан түгэнгэ ийэ оҕотугар кимтэн да чугас, бастаһынан сүбө-ама бирээнчигэ. Ийэ – оҕо дурдата-хаахата, кирээлпана, туллан-аабат эрэлэ. Ийэбит биһизкэ истиг дьуөгэбит кэриэтэ. Кинилиин мадды санаабытын үлэһэбит, сүбэлэһэбит. Ийэ оҕотун сүрэхтинэн билэр, куруук үчүгэй баҕарар, оҕото үрөхтээк, дьоллоох буоларыгар кыһанар.

Бил оһнооһор кыһалар оболорун кыра эрдэхтиртэн керен-хараһан улаатынаралларын, төһөлөөх үгүс сыраларын-сылбаларын ҕизэрэллэрин билэбит, сөбүбүт, аһынабыт. Холубур, көтөрдөр, ылан көрүбүт. Ийэ чынаах саас сыммыт баҕтыр. Киһи чугаһааһына кенгэһэн төһөлөөх сордоскоруй? Күт-тэнэр уһуна киһини баһыһааран оболоруттан тэйитээри субу аттыгар түс да түс, көт да көт буолар. Эбатар атын көтөр киһи сыммытыгар чугаһааһына аймалҕан бөбүтүн тардар, иһигэр-кэнигэр түһүлэһэн сыммыттарын көмүскүүр. Оболоругар ас таһан хас бириддирерин аһатар, сүрдээх ер көрөр-хараһар.

Дэһэҕэ да этихтэрэ дуо ийэ оҕотугар таптала хаһан да уостубат диян. Саха народной поэта С.Р.Кулачиков-Элэй "Талтыһаҕыт ийини" диян хоһооно ырыа буолан күн бүгүнгэ дьэри ыллана сылдьар. Кырдык даҕаны, ийэтэ суох олох суох. Ийэтэн төрүүлөр генийдэр, геройдар, үксүүлэр-үгүөллөр ноһуоттар...

И.Федосеев "Ийэм минигин кэтэһэр" диян хоһоонноох. Ийэбит биһигини кэтэһэр, чайин өрөр, ас астыр. Куруук сыт-сылаас аһы астаан күндүлүүр, миньыһас аһынан маанылыыр.

Уһун сырал куйаастан  
Утаһыта буолуо диян,  
Ийэм минигин кэтэһэр,  
Чайин өрөр, күөс күөстүүр...

А.Абарыһынскай "Ийэ бараксан" диян хоһоонугар ийэ түһунан маһоһа суруйбатах. Кырдык, ийэбит куруук биһигини эһин сылаас тыһыан саататар.

Эһин эрэ, оболор,  
Эһигини биһиктэн,  
Киммит маһык оболосон,  
Киһи ғынар, бүүбэйдээн?  
Күндү ийэ бараксан...

Маньык холобурдары киһи төһөнү баҕарар аҕала туруон сөл. Ийэ түһунан суруйбатах суруйааччыны булар үстүк. Күндү ийэбит бараксатар, ылдыбакка, санаарбабакка биһиги тустугугар куруук үөрө-көтө сылдьаргытыгар баҕарабын.

Таня ПОПОВА,  
Хатылы орто оскуолатын VIII кылааһын үөрэнээччигэ.

## АРЫЛААХТАР, ХАЙДАХ ОЛОРОБУТ?

Тьа сириг дьонугар дьыл хайа да кэмэ тусла түбүктэрдээх. Соторутаабыта эрэ сайынгы күниэр, көхтөөх от үлэтэ сабаланаан эрэр курдук этэ да, аны биһигин үүһүмүт кыстык барамнат кыһалбалара, хыһыны этэнгэ турууруга бөлөм үлэлэрэ хас биридии нэһиликкэ күөстүү оргуйаллар. Биһиги командировкабыт вадырастаммыт сиригэр – Арылаах нэһиликкэргэ суолым кенан турар кэмэ буолан, өр ҕыммакка, болдьюобут чааспыттар тийдибит. Биһигини хонтуруора нэһиликкэ баһылыгынан эбээһинэһин толорооччунаан олорор К. Е. БЕЛЯЕВ уонна олохтоох милиция участкавай Н. Г. ДАГДАНЧА көрүстүлэр.

Арылаах – улус биер кыры сытар нэһиликкэ. Быйылгы бирэпис түмүгүнэн манна барыта 397 киһи олорор, онтон быыбардааччыта 250, барыта 9 бааһынай хаһаайыстыбата баар. Нэһиликкэ улахан объектары биир кварталнай котельнай сылытар. Онно оскуола, Сыннаһан киһэ, былырын "Үтө дьыала" чэрчитинэн тутулуубут спортивнай саала холбоһон тураллар, оттон быйыл эһин хонтуруоны, уһуйааны уонна уһуйаан күүмүһэ холбоһуоттар.

– Дьон-сэргэ билигин кыстыкка кириигэ бөлөмнөнэ сылдьар, үлэбит сии үмүрүйөн, кыһыммытын бөлөмнөһө көрсөн арабит. – диян Конон Егорович кэлэтибитин саҕаларыт. – Быйыл котельнайбыт олохторун уларытамыт, улус кимиттэн икки олобу аралан таһан туруордубут. Билигин объектарыбытгар барыларыгар итин бэрлэһэн турар. Арай быйыл холбоһуот уһуйааныга, кини күүмүһүгэр уонна хонтуруора үлүн бэрэһэ ыһпыһыт даҕаны, аны уот суох суолан сыйлыбаха олоробут.

Конон Егорович бэйэтэ бу нэһиликкэ дьэ-уот, коммунальной хаһаайыстыба олохтоох сулуустатын салааһаччытынэн үлэһэбитэ ыраатта. ЖХ-ҕа биир "Беларусь" трактор уонна уу баһар массына бааллар. Нэһиликкэ дьон-сэргэтэ былырын жоруот күүһүнэн бэрэһэ диян саһа спортивнай сааланы тутан оскуолаҕа тутарбыттара. Аны быйыл 8 х16 м иэннээх, икки квартираллаах ууһуталлар үлэһэ-

эктэрэ аһабыт икки сылгы үөрдөхтөр.

– Конон Егорович, олохтоох бэйэни салайыныгыта кириигэ эһиги нэһиликкэ тух сулу тобулан олоробут?

– Бэйэни салайыныгыта кинини нэһиликкэ билигин да үчүгэйдик өйдүү илик. Сырдатар үлэ төһө кыалларынан барбыта эрэри, сорох дьон "олорбуһу курдук олоруохтут" диян өйдөбүллээктэр. Оттон, дьингар, нэһиликкэбит сайдар суолун бэйэбиттэн таһаарынан үт-хайаҕас булуһу тутан наада. Биһиги нэһиликкэбит тьа хаһаайыстыбатын өрө туттарына эрэ сайдар кыһахтаах. Онук салгы бааһынай хаһаайыстыбаларын кытта күөсү үлөлөһөр баһалаахпын. Онуока, бастатан турар, ынах-сүөһү борудатын тупсарып болпуруйа турар. Үчүгэй оҕустарыт суохтар, борудабит сылтан-сыл аайы мөлтөөн иһэр. Биһизкэ бу өтүгэр улахан үлэ ыһылыбакка кэллэ. Онон хайаан да искусственной сизмэлээһини түһаннаха табыллар. Иккинэн, сир кытта үлэ суоһун кэриэтэ, бааһынай хаһаайыстыбаларыт бытар-хайдар, кыһалара кыра, кооперациялааһын эмиз кирдэһинэ табыллар. Өнө онорутун чааһыгар улахан ырахаһтары көрүсүбүһүт. ЖХХ техникагыгар ГСМ көрүлүүтэ кырата буоларын этэр. Итини тэнэ олохтоохтор биер туста тын суолталаах проблемаларынан кэлитти сылларга иһгэр-аһатар күөлэрэ улар кутталга кирибитэ буолар.

Участковай Никон Григорьевич иһитинэрбитинэн, нэһиликкэ барээдэ туруга орто, бу сааскы нэһиликкэ дьаһалтатын отчуотугар барээдэ "үчүгэйнэн" сыаналаммыта. Хаһа да буоларын курдук, барээдэги кэһин, иһэр ыаллар, ычат проблемата суох буолбатах. Арылаахка барыта бис уонна ычат баар. Ычаты кытта үлэлиир лидер бу нэһиликкэ суох, анаан үлэ барбат. Былырын саһа спортивнай саала-лананнар, ычат билигин өнө мустан дьарыктанар, ыалын нэһиликкэти кытта араас курдаһаһилэри тэрихэн ыһталлар. Иһэр ыаллары кытта үлэни, оҕо тэриктэлэригэр сэрэтэр-сырдатар үлэни нэһиликкэ дьэ кэргэнгэ специалыста-ра уонна милиция участкавай тэрийэллэр.

Манган кыһын тьа сиригэр үлэ баһаам. Кыстыкка кирсэн, олобу-дыһаары буһууу, от-мас тийинитэ, идэһэ өлөрүүтэ, муһа, онтон да атын үгүс үлэ-хамнас күнүсэи олох хэһимытын быһыһынан баран иһкэҕэ.

**СУРУТАРГА ТИЭТЭЙИҢИ**

2003 жыл БАСТАКЫ АҢАРЫҢАР

"Саһа олох" хаһыакка сурутарга тиэтэйини!

Сурутууно олохтоох почтовой сибээс

отделениелара ыһталлар.

Сыһаната 6 ыйга чааһынай

дьэһитэ – 180 солк., тэриктэлэргэ – 200 солк.

"Саһа олох" РИХ.

## КИНИ БААР БУОЛАН БИҤИТИ ДЬОЛЛОХТУТ

Хас биридии киһи күн сиригэр төрөөн, үлэһэн, олох олорон аһарын тухары кинини таһтыр, бүүбөйдир, араһаһчылыр иһинэн күн-күбэй ийэтэ буолар. Киһи барыта төһө саһырынэн, кыһарынан киниккэ тапталын биллэрэр. Ийэ баар буолан Аһан дойду чэчирип сайдар, ийэ баар буолан бу орто дойду оболоро – биһиги дьоллоохтут.

Кырдык даҕаны, бу биһиги олорор олохтут барыта ийэттэн саҕаланар эбит. Ийэ таптала киһини умайар уоһа да, дьирин далаһа да киллэрэн сөл. Хоругу да хорсун, мөлтөбү да кыһаһаһа онорор. Киһи ийэҕэ муһура суох күөстээх ийини киһи ийэ буолуоһаһа хэрэ кэмин долгуһа, дьоллоһо, эмиз да куттанэ, дьулайы күтүбүттэн, оҕо олобу бэлэһиккэбиттэн, дьолго аһан төрөтүбүттэн ыла билэр.

Сардана МОНАСТЫРЕВА,  
улуустаабы гимназия VIII кылааһын үөрэнээччигэ.

## Күн сиригэр эн эрээ...

Күн-күбэй ийэбин  
Мин олус таһтыбын!  
Күндү ийэбин  
Мин харыстыбын!

Күн сиригэр эн эрэ  
Кэргэтэн-кэргэһин!  
Көмүстэн, алмаастан  
Мээһэҕэ күндүтүн!

Ийэбэр аһаммын  
Ырыа ыһыһыбын.  
Ийэбин үөрдээри  
Хоһоон ааһабын.

Павлик АБРАМОВ,  
Төлөй орто  
оскуолатын V кылааһын  
үөрэнээччигэ.

С.БОРИСОВА кэлсэттэ.

**Үчүгэй киһи түһүпүн кэпсимибит**



**ДЬОҔУННААХ ОЛОХ**

тылын ийитиннэрэн, кэрэксэ-биллээх уруктары ытыра. Оччолорго билгитин үмүлүбүт кылаастар икки ардыларынаабы социалистическай курсктаһына, уус-уран самодеятельность, пионерскай, комсомольскай үлэ күөксэ сайдыбыта. Учууталлар нэһилиэк, оскуола общественнай олоһор сурун куус этилэр. Дьахтар комитетын, киһи штаб, зона үлэһэрэ, ДНД, полит-үрэх, партийнай, профсоюзнай үлэһэр бары учуутал көбүүсэһининэн тэриллэлэрэ. Манна барытыгар эдэркээн үлэһит эркинээксик ылсан тэрийсэрэ, салайсара.

Аныгылыы тупсабай оҥоруулаах, баай библиотекалаах, дидактическай матырыйааллардаах саха тылын уонна литературатын кабинетин тэрийиһэ үтүс сыратын биэрбитэ. 1991 с. национальнай оскуола концепцията ыһыллан, олох бары айгэтэ сахалыы тыһынамыта. Үөрөтүн ис хоһооно сагардыллар, нымата сайдар суола арыллыбыта. Үрэх министерства педагогическай наука кандидата Т.И.Петрова салайааччылаах Чураалчы учууталарын айар бөлөгүн тэрийэн саҥа программа, учебник онорорго сорудахтаабыта. Бу бөлөкхө Екатерина Владимировна биер бастакынан ыһыллыбыта. Бу күнтэн ылата киһи наука айгэтигэр дүүкүөрдээх үлэһэ саҥаламмыта. Ол түмүгэр 1992 с. "Саха Республикатын национальнай оскуолаларыгар саха тылын V-XI кылаастарга үөрэтин программатын" иккис вариана, 1995 с. "Ситимнээх саҥа" V-IV кылаастарга үөрэнэр пособие, 1996 с. "Саха тила" арчыллып хомуруннуыта, 1999 с. "Саха тила" V-IV кылаастар учебниктэра баччэттэнэн тахсыбытара. Бу таһарылар сахалыы саҥа, сурук сирэ онун буларыгар, сайдарыгар суолталара улахан.

Республика айгэтигэр Екатерина Владимировна үлэтин опытын курстары, семинардары тэрийсэн, онно араас темаҥа докладат ааҕан, аһаҥас уруктары ылтан тарҕаппыта, республика учууталарын педагогическай маастарыстыбалара сайдарыгар кырата суох кылааты киллэрибитэ.

15 сыл устата саха тылын уонна литературатын учууталларын үлүүстээбэ методическай холбоһуунун салайааччытынан үлэлиир эмигэр учууталлар үлэһэрин научнай-методическай таһыма үрдүүрүгэр элбэби онорбута. Үлэһэ-хамнаска сонун, сэргэх суолу-иһи киллэриһэ суол үктэрибитэ. Ол курдук, Чураалчы учууталлара улуска саха тылын олимпиадатын ыһытын республикаҥа бастакынан саҥалаабытара. 1992 с. "Маарыкчан ааһылар" күрэх олохтоммута, 1994 с. "Дьобур" лааһыр тэриллэбитэ.

Екатерина Владимировна аһаҥымт кылаастарын биэстин сыл ийитин араарбаха салайааччы, түүрт кылааһы тохсуу

бүтэргэрдэ. Сыралаах үлэһэ сыаналанан, 1983 с. "Идэтигэр чулуу", 1991, 2001 сылларга "Чулуу кылаас салайааччыта" ааттары ылбыта. Икэ тылҥа тапталы илтиктээбит 13 үөрэнээччитэ, киһи туйаҕын хатаран, саха тылын уонна литературатын учууталын идэтин талан үөрэнэ, үлэли кылдьаллар.

Е. В. Сивцева кизик, дириг биллээх, үрдүк культураҥаах учуутал, саҥабыллаах салайааччы, ол эрээри, тух-хамнык ийиниэ, киһи - дьобун-мааны саха дьахтара, ийэ, эдийи, дьүөгэ. Эйэбэс, аһаҥмай майгылаах, куруук күлэ-үөрэ, сырдык сылдьар киһи. Киһини керүстэхинэ, сүбэ-соргу ыллаахына, чөйдөөн аһаҥоһо саппаһырбыт санаан сайҥанарга дьылы гынар, сэргэхсийэ түһэри. Сэмэ, сибээх, рассада берийиннэрэ, киһигэ, ол-бу үлэһэ, суоһун кердүү, ситиринэ, үөрүүнү, ситийини, кыһалҥаны үлэһэ сылдьар дьүөгэлэригэр, аймактарыгар Катя аһа мэлдьи аһаҥас, ийи чөйө бөлөм буолар.

Илээк дьэ кэргэн хаһаайкага, үс оҥо тапталлаах ийэгэ. Аҕалара Анатолий Алексеевич информатика учуутала, РФ үөрэтиритин туйгуна, эмиз киһи иккэ кэрэмэһэ, чөйгөн эҥхаан, өй-санаа дьүөрөлэспит көһитэ. Арыллы испэт, табаҥы тардыбат, сүүрүүнэн дьарыктанар. Дьыл араас кэмнэрин керсүү, сире-уоту аһатып, төрөөбүт күлү айылбаҥа ыһы уоҕа араларын ийитиниэн бу ыалга үтүө үтэксэ кубулуйбуттар. Сивцевтар сахалыы сирдээх, куттаах-сүрдээх, үүнүлэрэн чуумуу, чөл олохтоох ыаллар. Оҕолоро ол да ийин бэрээдэктээхтэр, үлэһэ-хамнаска сымтаһастар, айылбаҥа чуҕастар, үөрэхтэригэр үчүгэйдэр. Улахан кыыстар Марианна Дьокуускайдаагы тыа хаһаайыстыбатын академиятын экономикай факультетын V курсугар, Саргы орто оскуолаһы үрүг көмүс медалынан бүтэрэн, СГУ биология-географическай факультетыгар II курсугар, уоллара Алеша Чураалчы орто оскуолатын XI кылааһыгар үөрэнэллэр.

"Эдийибит", "ийэбит", "хотумму" дьин таптаан ааттыр, дьонго-сэргэҥа ийэли аһаҥас сыйһаннаах, кырдык да, ийэ туттубут истиг киһибиһигэр, ыһаҥыһы коллегабытыгар, ийэһэн-саҥалаан илдэ сылдьар салайааччыбытыгар Екатерина Владимировнаҥа үөрүүлээх күнүгэр дьоло баҕарыбыт. Үйэ тухары аһамай манган күлүү сирдүүккүһүн сылдьай, сыйлаһкынан угуттаа, алгыһтаах санааҥынан арчылы сырыт дьин бастыҥ баҕабытын этэбит.

**Г.М. СЛЕПЦОВА,**  
РФ үөрэтиритин туйгуна, дьэһэ үөрэтин киһин учуутала.  
**С.И. ЕРЕМЕЕВА,**  
400 саха тылын уонна литературатын учуутала, улус тирах оскуолатын салайааччыта.

Хаартыскаҥа: Е.В.Сивцева.

**ЭБЭРДЭЛИИБИМ!**

Чураалчытаагы «Меллиоратор» ГУП директорун, Саха Республикатын Үлэһэ Государственнай биркэмийэтин дьүрөһатын СМЕРНИКОВ Григорий Викторовичи күн сирин көрбүт үйэ аһаҥдаах үбүлүөйүһүн ийиттик, истигик эбэрдаллибит!  
Убаастабыллаах Григорий Викторович! Эң бийиги нэһиликитигэр суолу онорууга, аһын да үтүс дьобуннаах көмөнү онорбуһуар барҥа махталбытын тиздэбит.  
Ийитиктин үлэһэ өссө үрдүк ситийиһэлэһин, дьэһэр-уоктар куруук үөрүү-дьол түстэһин, оҕон-уруун олоҥо оҥоруулаах, кэмнэри ыһаҥыт кэскиллээх буоллун.

Төлөй нэһилиэгин дьаһалтата.

Убаастабыллаах Григорий Викторович СМЕРНИКОВ!  
Эйигин 50 сааһын туолбут аргайдаах күнүгүнэн ис сүрэхтигиттэн ийиттик эбэрдаллээхтигит булуохтун!  
Мутуугуну баҕабыллар мугур үйэ омурбаһыгар аллоһоннон оһорон өйдөөн көрдөһө, аһаҥылар чуораан оҥо саастарыҥ, сыралаах үрэх кыһата, үмөһэ күүдэлчиллэнэр таптал эдэр саастара, күүрээһнээх үлэ дабаанын кэрдиһс сыйлаһа. Билгитин даһаны олох халтаркай дабаанын эрэллээхтик даһайан үлэ үһүн ортолугар сылдьарыҥ бийигини, бимргэ үлэһэбит үлэ дьонун уонна дьоботтордун, үөддэ көтүтэн кымат санаа көтөр аһыгар утуйар.  
Баҕарыбит Эйиһэ күүнээх халлаан кэримтэ олоҥу, чуҕас-билэ дьонгор дьол эрэ тосхойдун, үөрүү эрэ үтүөрүдүн! Дьолоһо буол, сортулаах буол аһаҥаһыт буоллун!

«Мындабаһаһы» ТХПК.

**«ЧУРАПЧЫ» ТХПК КУҔУНҔУ СҮӨҔҮНҮ ӨЛӨРҮҮНҮ ГРАФИК БЫҔЫҔЫТЫНАН САҔАЛЫҔЫР**

- 2002 сыллааһы СҮӨҔҮНҮ МААССАБАЙ ӨЛӨРҮҮ ГРАФИГА**
- Алтынны 21 күнэ – Чураалчы, Чакыр
  - Алтынны 22 күнэ – Болтоҥо, Баһы
  - Алтынны 23 күнэ – Кытаанах, Төлөй
  - Алтынны 24 күнэ – Сылан, Бэрэ, Улахан Куул, Түйөһэ
  - Алтынны 25 күнэ – Хайахсыт, Мугудай
  - Алтынны 26 күнэ – Одьулуун, Болугур, Үрэх-Күөрэ
  - Алтынны 27 күнэ – Алаһар, Хатылы
  - Алтынны 28 күнэ – Хоттоҥо, Арылаах, Мөлдүүһэ
  - Алтынны 29 күнэ – Хадаар, Уорҥа
  - Алтынны 30 күнэ – убаһа өлүүтэ
  - Алтынны 31 күнэ – убаһа өлүүтэ ХОС БЫҔААРЫҔЫ:

1. Сүөһү туттарааччылартан ветеринарнай ыһыраалка уонна нэһилик дьаһалтатыттан ыһыраалка ирдэһиллэр.

2. Төлөбүрэ чаһынай секторга 10%-тан итэһэһэ суох натуралан төлөнэр.

3. Сибийиннэ этэ 40 киһиттэн итэһэһэ суох тутуулар.

4. Буйуһа халлаан сыйлаһыттан көрөн графига кэннигэр тардыллыһан сөл.

Билсэр телефоннар: 41-308, 41-284.

**ЭТ ТУТУЛЛАР СЫНАЛАРА**

| Ыһах этэ           |                |          |                              |
|--------------------|----------------|----------|------------------------------|
|                    | Өлбүт ыйааһына | Тонг эт  | Иһэ суох тоноруллубутунан эт |
| Эмиз               | 67 солк.       | 62 солк. | 60 солк.                     |
| Орто категория     | 63 солк.       | 60 солк. | 58 солк.                     |
| Ортону аһыһан      | 60 солк.       | 55 солк. | 52 солк.                     |
| Кетэх: 1 категория | 48 солк.       | 40 солк. | -                            |
| 2 категория        | 25 солк.       | -        | -                            |

Тонг эт бьардаах, тыллаах, бүүрдээх, сүрэхтээх тутуулар.

| Сибийиннэ этэ |                   |                |               |
|---------------|-------------------|----------------|---------------|
|               | Бастаһы категория | Орто категория | Ортону аһыһан |
|               | 64 солк.          | 57 солк.       | 46 солк.      |
|               |                   |                | 36 солк.      |

Сылгы этэ

|  | Бастаһы категория | Орто категория |
|--|-------------------|----------------|
|  | 55 солк.          | 45 солк.       |

Убаһа этэ

|                   | Өлбүт ыйааһына | Тонг эт  | Иһэ суох тоноруллубутунан эт |
|-------------------|----------------|----------|------------------------------|
| Бастаһы категория | 78 солк.       | 70 солк. | 68 солк.                     |
| Орто категория    | 68 солк.       | 63 солк. |                              |
| Ортону аһыһан     |                |          | 53 солк.                     |

Тонг эт бьардаах, тыллаах тутуулар. Иһэ суох бастаһы эрэ категориялаах убаһа этэ тутуулар.

**Сибээс кабельнай линияларын харыстаан!**

Тутар тэрилталар салайааччыларын, сире хаһар механизмдары, сир участваһын бэс билээччилэр истиллэригэр

РФ Правительствотын 1995 с. бэс ыйын 9 күнүһэһи 578 №-дээх уураһынан бьаргэтиллибит "Сибээс линияларын харыстааһын бьарабылларыгар" сөл түбэһиннэрэн, кабельнай линиялар трассаһара "охранной зона" дьин ааттаналлар.

Билээк бөлүөкс таһыгар киһилэр аналаах оһуолбаларынан, оттон бөлүөкс иһинан аһар линиялар техничексий документациянан бьарабыллар.

ЛТУ суругунан көнүгө суох уонна киһи бэрээстэбиттэлэригит мьыһабаха эрэ кабельнай линия охранной зонаһыгар сир үлэһэрин ыһылы бобуллар.

Үлэ саҥалаһан ийинэ ЛТУ бэрээстэбиттэлэригит кытта бу линия аһар трассаһы чуолкайдан. Кабель трассаһыгар мьыһалар үлэһэр ийинан эрэ оҥоруулаһаллар.

Өйдөөк, шоссейнай суолларга, хаһаайыстыбалар, тэрилталар хаһар сирдэригэр сонно диригэ суох кабельнай линиялар сьаталлар. Линияларыннан 2000-һа дьэри вольтаах күрүү бариллэр. Ол олоҥо кутталлаах.

Кабель линиятын алдыһы сокуонунан ирдэһэр: сэрэтинин дьалаһаһыттан алдытаттына; тэрилтэ, хаһаайыстыба салайааччылары механизатордары сэрэтинтэ суох охранной зона аттыгар үлэһи ыһаһан кабелы алдыттардыһаһа.

Сибээс кабельнай линиятын харыстааһын бьарабылларыгит тутууһу! Бары таһар боллуруустарга маньык адырыска билсэ сьылдьаһаһытын сөл: Ытык Куул сөл., Амгинскай пер., 5, ЛТУ. Телефоннар: 21-538, 21-635.

# ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТВ С 21 ОКТЯБРЯ 27 ОКТЯБРЯ

## Понедельник, 21 октября

**1-я программа Канал ОРТ**  
 14.00 Новости.  
 14.15 Марк Дакаско в фильме "Братство волка".  
 16.50 "По ту сторону волков". Спецрепортаж.  
 17.00 "Большая стирка" с Андреем Малаховым.  
 18.00 Вечерние новости.  
 18.25 "Шутка за шуткой". Юмористическая программа.  
 19.00 Жди меня.  
 20.00 "Что хочет стать миллионером?" Телеигра.

21.00 Время.  
 21.35 Премьера многосерийного фильма "По ту сторону волков". 1-я серия.  
 22.40 Независимое расследование.  
 23.30 "Фабрика звезд".  
 00.00 "Другое время". Программа Михаила Леонтьева.  
 00.40 "На футболе" с Виктором Гусевым.  
 01.10 Подвечная одиссея "Тихого дома". Программа Сергея Шолохова.  
 01.40 Комедийный сериал "Китайский городской". До 02.40

**2-я программа Канал РТР**  
 До 11.45 - профилактика.  
 11.45 Ток-шоу "Цена успеха". ВЕСТИ НЕДЕЛИ.  
 12.35 ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ.  
 13.30 ВЕСТИ.  
 14.00 ВЕСТИ.  
 14.25 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кларой Новиковой и Еленой Яковлевой.  
 15.20 Телефильм Татьяны Лизоновой "Семнадцать мгновений весны".  
 16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.  
 17.00 ВЕСТИ.

**ЯКУТСК**  
 17.20 Программа передач.  
 17.25 Федеральный округ.  
 17.55 "Рождается семья" (Нюрбинский улус).  
 18.05 Видеозарисовка.  
 18.15 К 370-летию вхождения Якутии в состав Российского государства. Кинолетопись Якутии.  
 18.45 Реклама.  
 18.50 "Варшавка" - "АЛРОСА": связи крепнут (ТРК "Алмазский край").  
 19.10 Реклама.  
 19.15 "Саргал". Театр танца.  
 19.40 Реклама.

**Канал РТР**  
 19.50 Спокойной ночи, малыши!  
 20.00 ВЕСТИ.  
**ЯКУТСК**  
 20.35 "Саха сирэ-Якутия". Информ. программа.  
**Канал РТР**  
 20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Елена Космофорова, Алексей Шевченко, Любовь Руденко и Борис Галкин в сериале "Тайга".  
 21.55 Сериал "Линия защиты".  
 23.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.  
 23.15 ВЕСТИ.  
 23.3 "Культурная революция".

00.35 "Синемания".  
 01.05 "Дорожный патруль".  
**3-я программа Канал РТР**  
 17.20 Наталья Орейро в телесериале "Дикий ангел. Возвращение" (Аргентина).  
 18.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.  
 18.50 Антонина Венедиктова, Лидия Вележева, Ирина Томская и Николай Добрынин в сериале "Ворова. Счастье напротив". До 19.40  
 20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА. До 20.55

## Вторник, 22 октября

**1-я программа Канал ОРТ**  
 06.00 Телеканал "Доброе утро".  
 09.00 Новости.  
 09.15 "Семейные узы" Сериал.  
 10.05 "Что? Где? Когда?".  
 11.20 "Фабрика звезд".  
 11.35 Дисней-клуб: "Переменка".  
 12.00 Новости.  
 12.15 Возвращение Коломбо.  
 Детектив "Мертвый груз".  
 13.55 Премьера. Владислав Галкин и Олеся Судзиловская в сериале "Светские хроники".  
 15.00 Новости.

15.15 Независимое расследование.  
 15.55 Многосерийный фильм "По ту сторону волков". 1-я серия.  
 17.00 "Большая стирка".  
 18.00 Вечерние новости.  
 18.25 Кумиры. Вадим Мулерман.  
 19.00 "Семейные узы" Сериал.  
 20.00 "Последний герой - 2". "Предостережение".  
 21.00 Время.  
 21.40 Премьера многосерийного фильма "По ту сторону волков". 2-я серия.  
 22.45 "Карибский узел". Фильм 1-й.  
 23.35 "Фабрика звезд".  
 00.00 "Ночное Время".  
 00.15 Премьера. Владислав

Галкин и Олеся Судзиловская в сериале "Светские хроники". До 01.20  
**2-я программа Канал РТР**  
 05.45 "Доброе утро, Россия!".  
 08.45 Елена Космофорова, Алексей Шевченко, Любовь Руденко и Борис Галкин в сериале "Тайга".  
 09.45 Сериал "Линия защиты".  
 10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.  
 11.00 ВЕСТИ.  
 11.20 Ток-шоу "Цена успеха".  
 12.15 "Комиссар Рекс". Телесериал "Экспертиза".  
 13.15 "Колосальное хозяйство".  
 13.45 ВЕСТИ-МОСКВА.  
 14.00 ВЕСТИ.

14.25 "Что хочет женщина".  
 15.20 Телефильм Татьяны Лизоновой "Семнадцать мгновений весны".  
 16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.  
 17.00 ВЕСТИ.  
 17.20 Наталья Орейро в телесериале "Дикий ангел. Возвращение".  
**ЯКУТСК**  
 18.20 Программа передач.  
 18.25 Дальний Восток.  
 18.55 Республиканский фестиваль телевизионных работ "Моя Якутия", посвященный 370-летию вхождения Якутии в состав Российского государства. "Творить, искать, найти и

не сдаваться" (Намский улус).  
 19.15 Реклама.  
 19.20 Точка роста.  
 19.40 Реклама.  
**Канал РТР**  
 19.50 Спокойной ночи, малыши!  
 20.00 ВЕСТИ.  
**ЯКУТСК**  
 20.35 "Саха сирэ-Якутия".  
**Канал РТР**  
 20.55 Сериал "Тайга".  
 21.55 Сериал "Линия защиты".  
 23.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.  
 23.15 ВЕСТИ.  
 23.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС.

Джен Хьюкс, Морган Фриман и Моника Беллучи в детективе "Под подозрением" (США-Франция).  
 01.45 "Дорожный патруль". До 01.55  
**3-я программа Канал РТР**  
 18.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.  
 18.50 Антонина Венедиктова, Лидия Вележева, Ирина Томская и Николай Добрынин в сериале "Ворова. Счастье напротив". До 19.50  
 20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА. До 20.55

## Среда, 23 октября

**1-я программа Канал ОРТ**  
 06.00 Телеканал "Доброе утро".  
 09.00 Новости.  
 09.15 "Семейные узы" Сериал.  
 10.10 Мисс Марпл в детективе Агаты Кристи "Немезида". 1-я часть.  
 11.20 "Фабрика звезд".  
 11.40 Детский сериал "Твинисы".  
 12.00 Новости.  
 12.15 Возвращение Коломбо.  
 Детектив "Убийство по книге".  
 13.55 Премьера. Владислав Галкин и Олеся Судзиловская в сериале "Светские хроники".  
 15.00 Новости.

15.00 Новости.  
 15.15 "Карибский узел". Фильм 1-й.  
 15.55 Многосерийный фильм "По ту сторону волков". 2-я серия.  
 17.00 "Большая стирка".  
 18.00 Вечерние новости.  
 18.25 Смехоланорам.  
 19.00 "Семейные узы" Сериал.  
 20.00 "Русская рулетка". Игровой шоу.  
 21.00 Время.  
 21.40 Премьера многосерийного фильма "По ту сторону волков". 3-я серия.  
 22.45 "Карибский узел". Фильм 2-й.  
 23.35 "Фабрика звезд".  
 00.00 "Ночное Время".  
 00.15 Премьера. Владислав

23.35 "Фабрика звезд".  
 00.00 "Ночное Время".  
 00.15 Премьера. Владислав Галкин и Олеся Судзиловская в сериале "Светские хроники".  
 01.20 Триллер "Тень прошлого". До 02.55  
**2-я программа Канал РТР**  
 05.45 "Доброе утро, Россия!".  
 08.45 Сериал "Тайга".  
 09.45 Сериал "Линия защиты".  
 10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.  
 11.00 ВЕСТИ.  
 11.20 Ток-шоу "Цена успеха".  
 12.15 "Комиссар Рекс". Телесериал

"Экспертиза".  
 13.30 "Москва-Минск".  
 13.45 ВЕСТИ-МОСКВА.  
 14.00 ВЕСТИ.  
 14.25 "Что хочет женщина".  
 15.20 Телефильм Татьяны Лизоновой "Семнадцать мгновений весны".  
 16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.  
 17.00 ВЕСТИ.  
**ЯКУТСК**  
 17.20 Программа передач.  
 17.25 Концерт.  
 18.00 "Кам" программа.  
 18.30 Реклама.  
 18.35 Тыя сирэ. Ньдьылы

Тойон мухтата.  
 19.05 Реклама.  
 19.10 Ыччат ТелеКанала.  
 19.40 Реклама.  
**Канал РТР**  
 19.50 Спокойной ночи, малыши!  
 20.00 ВЕСТИ.  
**ЯКУТСК**  
 20.35 "Саха сирэ-Якутия".  
**Канал РТР**  
 20.55 Сериал "Тайга".  
 21.55 Сериал "Линия защиты".  
 23.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.  
 23.15 ВЕСТИ.  
 23.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС.

23.30 Остроконечный фильм "Без срока давности". 1986г.  
 01.25 "Дорожный патруль".  
 01.35 "Горячая десятка".  
**3-я программа Канал РТР**  
 17.20 Наталья Орейро в телесериале "Дикий ангел. Возвращение".  
 18.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.  
 18.50 Сериал "Ворова. Счастье напротив". До 19.50  
 20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА. До 20.55

## Четверг, 24 октября

**1-я программа Канал ОРТ**  
 06.00 Телеканал "Доброе утро".  
 09.00 Новости.  
 09.15 "Семейные узы" Сериал.  
 10.10 Мисс Марпл в детективе Агаты Кристи "Немезида". 2-я часть.  
 11.20 "Фабрика звезд".  
 11.35 Дисней-клуб: "Переменка".  
 12.00 Новости.  
 12.15 Фильм "Двойной обгон".  
 13.55 Сериал "Светские хроники".  
 15.00 Новости.  
 15.15 "Карибский узел".

Фильм 2-й.  
 15.55 Многосерийный фильм "По ту сторону волков". 3-я серия.  
 17.00 "Большая стирка".  
 18.00 Вечерние новости.  
 18.25 "Сами с усами".  
 19.00 "Семейные узы" Сериал.  
 20.00 "Слабое звено".  
 21.00 Время.  
 21.40 Фильм "По ту сторону волков". 4-я серия.  
 22.45 Фильм "По эту сторону волков".  
 23.35 "Фабрика звезд".  
 00.00 "Ночное Время".  
 00.15 Сериал "Светские хроники".

01.20 Триллер "Охотницы".  
**2-я программа Канал РТР**  
 05.45 "Доброе утро, Россия!".  
 08.45 Сериал "Тайга".  
 09.45 Сериал "Линия защиты".  
 10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.  
 11.00 ВЕСТИ.  
 11.20 Ток-шоу "Цена успеха".  
 12.15 "Комиссар Рекс". Телесериал

15.20 Телефильм Татьяны Лизоновой "Семнадцать мгновений весны".  
 16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.  
 17.00 ВЕСТИ.  
**ЯКУТСК**  
 17.20 Программа передач.  
 17.25 ДТРА "Полярная звезда". Педагогический серпантин.  
 17.50 Фильм-детям.  
 18.05 Олохтоох байани салаймыны: бастааы хардыллар.  
 18.25 Реклама.  
 18.30 ЗОЖ. Золотые правила

здоровья.  
 18.50 Экономика и жизнь.  
 19.10 Реклама.  
 19.15 Отражение.  
 19.40 Реклама.  
**Канал РТР**  
 19.50 Спокойной ночи, малыши!  
 20.00 ВЕСТИ.  
**ЯКУТСК**  
 20.35 "Саха сирэ - Якутия".  
**Канал РТР**  
 20.55 Сериал "Тайга".  
 21.55 Сериал "Линия защиты".  
 23.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.  
 23.15 ВЕСТИ.

23.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.  
 23.15 ВЕСТИ.  
 23.30 Фильм Бигаса Луня "Шум моря" (Испания). 2001г.  
 01.25 "Дорожный патруль".  
**3-я программа Канал РТР**  
 17.20 Наталья Орейро в телесериале "Дикий ангел. Возвращение".  
 18.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.  
 18.50 Сериал "Ворова. Счастье напротив". До 19.50  
 20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА. До 20.55

## Пятница, 25 октября

**1-я программа Канал ОРТ**  
 06.00 Телеканал "Доброе утро".  
 09.00 Новости.  
 09.15 "Семейные узы" Сериал.  
 10.10 Чужие здесь не ходят в детективе "Глухомань".  
 11.20 "Фабрика звезд".  
 11.40 Детский сериал "Твинисы".  
 12.00 Новости.  
 12.15 Приключенческий фильм "Таможня".  
 13.55 Сериал "Светские хроники".  
 15.00 Новости.  
 15.15 "Карибский узел".

15.00 Новости.  
 15.15 Фильм "По эту сторону волков".  
 15.55 Многосерийный фильм "По ту сторону волков". 4-я серия.  
 17.00 "Большая стирка".  
 18.00 Вечерние новости.  
 18.25 Человек и закон.  
 19.00 "Семейные узы" Сериал.  
 19.50 Поле чудес.  
 21.00 Время.  
 21.35 "Фабрика звезд".  
 22.35 Джонни Депп в боевике "В последний момент".  
 00.25 Сериал "Светские хроники".  
 01.30 Дональд Сазерленд в

триллере "Вторжение похитителей тел". До 03.40  
**2-я программа Канал РТР**  
 05.45 "Доброе утро, Россия!".  
 08.45 Сериал "Тайга".  
 09.45 Сериал "Линия защиты".  
 10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.  
 11.00 ВЕСТИ.  
 11.20 "Форт Боярд".  
 12.15 "Комиссар Рекс".  
 13.15 "Экспертиза".  
 13.30 "Вся Россия".  
 13.45 ВЕСТИ-МОСКВА.  
 14.00 ВЕСТИ.  
 14.25 "Что хочет женщина".

14.25 Телесериал "Комедийный коктейль". 2002г.  
 14.55 "Моя семья".  
 15.45 "Аншла".  
 16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.  
 17.00 ВЕСТИ.  
**ЯКУТСК**  
 17.20 ДТРА "Полярная звезда". Дети 21 века.  
 17.40 "Теван". В кадре - Клоуны.  
 18.00 "Лик". Эти параллельные миры.  
 18.30 Реклама.  
 18.35 Новая программа

18.55 Реклама.  
 19.00 Россиялыын 370 сыл.  
 "Ууустар сана ирбинилэргэ". Орто-Халыма улууба.  
 19.40 Реклама.  
**Канал РТР**  
 19.50 Спокойной ночи, малыши!  
 20.00 ВЕСТИ.  
**ЯКУТСК**  
 20.35 "Саха сирэ - Якутия".  
**Канал РТР**  
 20.55 Бенедикс Романа Карцева.  
 22.15 Боевик "Полицейский из Бельгии Хилтз - 3" (США).

00.20 Телеигра "Спака".  
 00.50 Фильм "Ворон. Спасение" (США).  
 02.50 "Дорожный патруль".  
**3-я программа Канал РТР**  
 17.20 "Сам себе режиссер".  
 18.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.  
 18.50 "Комната смека". До 19.50  
 20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА. До 20.55

## Суббота, 26 октября

**1-я программа Канал ОРТ**  
 07.00 Новости.  
 07.10 Мультсериал: "Малыш и Карлсон".  
 07.30 Утренняя звезда.  
 08.20 "Играй, гармонь любимая!".  
 08.55 Слово пастыря.  
 09.10 Здоровье.  
 10.00 Новости.  
 10.10 "Путешествия натуралиста".  
 10.30 Смехоланорам.  
 11.40 Детектив "Страж высоты".

13.30 Дисней-клуб: "Утиные истории".  
 13.00 Новости.  
 14.10 "Серебряный шар". Анатолий Папанов. Ведущий - В. Вульф.  
 14.50 В мире животных.  
 15.35 Детектив "Без ножа и кастета". Дело N 21. Часть 2-я.  
 16.55 Песни года. "Осень".  
 18.00 Вечерние новости.  
 18.20 Песня года. "Осень".  
 19.00 "Что хочет стать миллионером?" Телеигра.  
 20.00 "Последний герой-2".  
 "Разбитое сердце".

21.00 Время.  
 21.30 "Что? Где? Когда?" Финал.  
 22.30 Брос Уиллис в боевике "Крепкий орешек".  
 00.55 Коллекция первого канала. Исторический боевик "Елизавета".  
 03.15 Реальная музыка.  
**2-я программа Канал РТР**  
 06.20 Фильм "Каждый вечер в одиннадцать". 1969г.  
 07.40 "Студия Здоровье".  
 08.10 "Дракоша и компания". Детский сериал.

08.35 "Золотой ключ".  
 "Военная программа" Александра Слудкова.  
 09.20 "Два роля". Музыкально-развлекательная программа.  
 10.20 "Сам себе режиссер".  
 11.20 "Сто к одному". Телеигра.  
 12.15 ПРЕМЬЕРА "Форт Боярд".  
 13.10 "Клуб сенаторов".  
 14.00 ВЕСТИ.  
 14.20 Детектив "Черный принц".  
**ЯКУТСК**  
 16.00 Правовой канал.  
 16.30 Дьокуусайга күбүгүтү ат сүүрдүтүгэ.

17.05 Республиканский телеконкурс "Полярная звезда".  
 17.30 "ТВ-Спорт". Всероссийский турнир по вольной борьбе в памяти Д. Коркина.  
 18.30 Норвегияба дүүрүбүтүбүт саха хомуна.  
 19.00 НЕДЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ. Информационно-аналитическая программа.  
 19.30 "Лена-ТВ". Реклама и поздравления.  
**Канал РТР**  
 20.00 ВЕСТИ.  
 20.25 "Зеркало".

20.50 Сериал "Бригада".  
 22.00 ПРЕМЬЕРА "Спаль звездой".  
 23.00 VIII Торжественная Церемония вручения Национальной телевизионной премии "ЭФИ-2002".  
 02.35 Футбол. Чемпионат России. "Ротор" (Волгоград) - "Спартак" (Москва). 2-й тайм. Трансляция из Волгограда. До 03.30  
**3-я программа Канал РТР**  
 16.00 Фильм "Ничего обидно".  
 18.00 "Комната смека".  
 18.50 Сериал "Бригада".

## Воскресенье, 27 октября

**1-я программа Канал ОРТ**  
 07.00 (08.00)Новости.  
 07.10 (08.10)Мультсериал: "Карлсон вернется".  
 07.30 (08.30)Утренняя звезда.  
 08.20 Служу России!  
 08.45 "Тимон и Пумба".  
 09.10 Док-шоу.

10.00 Новости.  
 10.10 "Непугуемые замочки".  
 10.30 Пока все дома.  
 11.05 Восточный вкус.  
 11.50 Олег Борисов в комедии "За двумя зайцами".  
 13.30 Дисней-клуб: "Русалочка".  
 14.00 Новости.  
 14.15 Умелый и умный.  
 14.40 Клуб путешественников.  
 15.20 Лев Лещинко, Лариса Долгина, Максим Галкин и другие в телеконкурсе "Мисс "Большая стирка".  
 16.50 Живая природа. "Следы невиданных зверей". "Современный

полугай".  
 18.00 Время.  
 19.10 КВН-2002.  
 21.30 Ураганный боевик "Смерч".  
 23.40 Бокс. Бой сильнейших профессионалов мира. Оскар де Ла Хойа - Фернандо Варгас.  
 00.45 Детектив "Отель "Миллион долларов". До 03.00  
**2-я программа Канал РТР**  
 07.15 До 08.10 вещание осуществляется по летнему времени.  
 07.20 "Дракоша и компания". Детский сериал.

07.45 Фильм "Сарко".  
 Далее время зимнее.  
 08.10 "Русское лото".  
 09.00 Всероссийская лотерея "ТВ Бинго шоу".  
 09.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ.  
**ЯКУТСК**  
 10.15 Программа передач.  
 10.20 Тунгус.  
 10.40 Переменка.  
 11.10 Серебряная тропа "Мозаики"... О песне, о традициях, о Сунгаре.  
 11.50 Россиялыын 370 сыл.

Сырдыгы туттаан...  
 12.20 "Саргалзах-экспресс".  
 12.40 Программа корпункта НВК "Саха" в Москве.  
**Канал РТР**  
 13.10 "Парламентский час".  
 14.00 ВЕСТИ.  
 14.20 "Вокруг света".  
 15.15 "Диалог о животных".  
 16.10 "Моя семья".  
 17.05 "Аншла".  
 18.00 Комедия "Клуб перных жен".  
 19.50 "В Городе".  
 20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.  
 21.10 Авторская программа Вячес-

лава Грусского "Умереть в России".  
 21.35 Ала Пугачева, Игорь Крутой и Лайма Вайкуле в бенефисе Александра Розенбаума.  
 00.10 Фильм "Черный орел".  
**3-я программа Канал РТР**  
 10.15 "Утренняя почта".  
 10.50 "Городок". Дайджест.  
 Развлекательная программа.  
 11.20 ПАРАД КОМЕДИИ. Лун де Фюнес и Колош в фильме Клода Зиди "Крылышко или ножка" (Франция). До 13.10

**Чурапчытаары сулуу өрөмүөнүүр-көрөр ГУП** уонна «Дорстрой» ХЭО үлэнииттерин, кинилэр доһо кэрээттерин сулуу үлэнииттерин профессиональной бирааһынныктарынан итистик, истинник эбэрдэлибит!  
Этиэхэ кытаанах доруубуйаны, таһаарылаах үлэни, уйгу-быйан олобу, бары үтөрүгү-үчүгэни багарарбыт.

**Чурапчытаары сулуу өрөмүөнүүр-көрөр ГУП администрацията, профкома.**

**С.А. Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолатын учууталын, Россия үөрэҕиритин туйгу-нун, «Саха-Азия оболоро» фонд стипендиятын СИНЦЕВА Екатерина Владимировна 50 сааскын тухабут олохун кэрэ-бэлэз убадүйүзүн истинник эбэрдэлибит!**

Дьон-сэргэ дирин убаастабыла, үлэм-хамнаһын үтүө тунуктэргэ, аймах-бизэ дьонун максаттара Эн айымнылаах аартыккын албаатынар, ыарыы малластын, дьан-дыаһах таары-батын, алтан чуораан арыстанан, обо талла-лынан кынаттанан дьоллоох-соргулаах буол. Иэйэхситиг эгэрдэстин, айыгытын арылаа-тын, урааһхайдый уруйдуубут, сахалы айхал-мыбыт!

**Чурапчы орто оскуолатын коллектива, администрацията, профкома.**

**АТЫЛЫБЫТ**

МТЗ-82 тракторы. Саха двигателлээх уонна саллаас двигателлээх, саллаас коробкалаах, скоростной от охордох. Сыаната - 150 тыһ. солк. Чурапчы сэл. Лазарев уул. 3 №-гэр эбэтэр 42-417 тел. билсэригиригэр.

Үчүгэй туруктаах УАЗ-«Санитарка» автомашинаны. Сыаната - көпсөтинэн. Чыалларга 28-255 телефонга билсинг.

Чапчык сынара сүүрэ сыдыар ГАЗ-52 автомашинаны. Билсэр тел. 41-258 (үлэ чаһын кэнниттэн).

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

Продается частный дом и мотоцикл «Урал» в поселке Нижний Бестях (ул. Автомобилистов, дом 6.). Обращаться по телефону 27-340.



**СБЕРБАНК РОССИИ**

**К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКОГО ВНУТРЕННЕГО ВЫИГРЫШНОГО ЗАЙМА 1992 ГОДА!**

**Чурапчинское ОСБ № 5048 Сбербанка России сообщает:**

- Обращение облигаций Российского внутреннего выигрышного займа 1992 года закончилось 1 октября 2002 года.
- В связи с тем, что официальная таблица 80-го тиража выигрышей по займу будет опубликована в печати 5 октября т.г., выкуп облигаций будет осуществляться с 8 октября т.г. Проверка по таблицам будет производиться по мере поступления газеты, в которой опубликована официальная таблица.
- Облигации, на которые выгали выигрыши, а также не выигравшие облигации, подлежащие выкупу по их номинальной стоимости, могут быть предъявлены к оплате до 1 октября 2004 года. По истечении этого срока облигации, не предъявленные к оплате, утрачивают силу и оплате не подлежат.
- Облигации принимаются во всех учреждениях Сбербанка РФ.

**Сбербанк России работает для вас!**

Телефоны для справок: 41-286, 42-070.

Таттыр кэргэним, аум эбэбит, убайбыт, Саха Республиканын үтүөлөөх араһа, медицинский наука кандидата, Дьокуускай куорат олохтооҕо

**ФЕДОРОВ Мухарям Петрович**

алтыһы 16 күнүгэр ыраахан ыарыттан өлбүтүн, диринник курутууан туран, аймактарыгар, таһаарыстарыгар, билэр дьонулар иһиниһэрэбит.

**Кэргэни, кыһа, сиэннэрэ, балтыара, бирааттара.**

Кутурбаһарың тиридиллэр:

- Биир дөйдүлөөхлүк, медицинский наука кандидата, СР үтүөлөөх араһа, республика маһыагы нейрохирурга, 1963-1964 сс. оройуон балыһатын кылабынай араһа Федоров Мухарям Петрович ыраахан ыарыттан өлбүтүн кэргэнигэр Розалия Павловнага, кыһыгар, сиэннэригэр, балтыгар Татьяна Петровнага, бирааттыгар Николай Петровичка, чугас дьонулар улустаары кини балыһа администрацията, профкома.

- Биир дөйдүлөөхлүк, СР үтүөлөөх араһа, медицинский наука кандидата Федоров Мухарям Петрович өлбүтүн бирааттыгар, улустаары уорак управлениетын специалистыгар Федоров Николай Петровичка, кийиһигэр, улустаары гимназия завучугар Федорова Акулина Петровнага, чугас аймактарыгар уорак управлениетын уонна гимназия коллективтэра.

- Биир дөйдүлөөхлүк, медицинский наука кандидата, СР үтүөлөөх араһа Федоров Мухарям Петрович өлбүтүн кэргэнигэр, оболоругар, билэр дьонуларга уорак управлениетын уонна гимназия коллективтэра.

**СҮТҮКТЭННИБИТ**

Кирилин Сергей Петрович аатыгар Чурапчытаары военкоматынан 1987 с. сэткэни ий 11 күнүгэр баркылибит НЧ сериялаах, 254182 №-дээх байыаннай билэг сүлүүтүнэн дыһыа сүрүмүн аарыллар.

Кугас эриэн, сирайа маһаас, муоһа туоратыны, орто үтүкүтээх, аттанматах тыһааас сүтэ. Ким кэрбүт, билбит маннаага Чурапчы сэл. Музейнай ул. 3 №-гэр эбэтэр 42-215 телефонга билэрэргитигэр көрдөһөбүт.

Маһаас, кугас эриэн, уһа кэлин буутугар алдаады кудук төгүрүк кугастаах, мөөһүлүгэр былаах тыһы торбос атырдык ыһыттан сүтэ сыдыар. Ким кэрбүт, билбит үтүө санаанан салайтаран 42-178 телефонга турганник билэрэргитигэр көрдөһөбүт.

Диринг бөлүөлөгөр сүөгүлэр сүтүлэр: Тингаһа юмрар тыһы тыһааас. Дүһүһэ күрүг эриэн.

Сыл тахсыбыт борооску. Дүһүһүһэрэ: бирээ - тыһы, бүтэй кара өтнөөх, сүтүлүгэр ий тартылаах; иккисэ - кугас эриэн; үсүһа - сирайа өрүстээх; төрдүһэ - маһан эриэн, тыһы. Бары кулактарыгар борообулуохтааһа.

Ким кэрбүт, билбит манник телефоннарга билэрэргитигэр көрдөһөбүт: Дирингэ - 26-233, Поповтарга, Чурапчыга - 41-529, амиз Поповтарга.

4 тыһы тыһааас сүтүлэр. 2-та улаханнар уонна сыдык кугас маһаастар. Үтүүстэрэ кутурга бастыбыт, кугас эриэн, ураһайдаах. Төрдүстэрэ кугас маһаас. Бары самылыларыгар «С» буккуба бөлөгүтээхтэр. Ким кэрбүт, билбит Болтокоҕо А.В. Петровага 25-510 телефонга билэрэргитигэр көрдөһөбүт.

**БИЛЛЭРИИЛЭР**

Алтыһыны 23-31 күннэригэр сурах араһа ПОПОВ Саева Тимофеевна Чурапчытаары амбулаторияга ыарыһахтары керер, эмтэнэргэ суба-ама оңорор.

Ыарыһаах ЭКГ үһүллэр, аарыллар, көрүү түмүгэ сүрүгүнэн бериллэр.

ИБС, стенокардия ыарыһаахтар, инфарктаабыт уонна тымырдарыгар хаан баһааһына үрдүк дьон, сүрэхтэригэр «тыастаах» оболор көрдөрүөхтэрин сөл.

Амбулатория телефона 41-232. Көрүү саргыарда 9 чаастан күнөһэ 6 часка диэри. Төлөбүр - 160 солк.

T-16 трактор моторун сүөгүгэ эбэтэр эмсэ бираабын. ГАЗ-3307 автомашинаны бартерга аҕастаһарын. Билсэр тел. 26-538.

Күндү кыһым, кэргэним, талталлаах ийэбит, эбэбит, Соловьев орто оскуолатын учуулаа, СР үөрэҕиритин туйгуна **ФЕДОРОВА Еддокия Афанасьевна** алтыһыны ий 18 күнүгэр ыраахан ыарыттан өлбүтүн, диринник курутууан туран, аймактарыгар, таһаарыстарыгар, билэр дьонулар иһиниһэрэбит.

**Ийэтэ, кэргэни, оболоро, сиэннэрэ.**

Кутурбаһарың тиридиллэр: СР үөрэҕиритин туйгуна, Соловьев орто оскуолатын учуулаа Федорова Еддокия Афанасьевна өлбүтүн кэргэнигэр, Соловьев орто оскуолатын директоругар Федоров Николай Ивановичка, оболоругар, чугас дьонулар, аймактарыгар Соловьев кэһилээгин дьаһалтата.

- П.М. Васильев аһынан Соловьев орто оскуолатын учуулаа, СР үөрэҕиритин туйгуна Федорова Еддокия Афанасьевна өлбүтүн кэргэнигэр, оскуола директоругар Федоров Николай Ивановичка, ийэтигэр, оболоругар, сиэннэригэр, чугас дьонулар, аймактарыгар Соловьев орто оскуолатын, дьесадын коллективтэра, улустаары уорак управлениета, уорак үлэниитэрин профсоюзун комитетэ.

- П.М. Васильев аһынан Соловьев орто оскуолатын учуулаа, СР үөрэҕиритин туйгуна Федорова Еддокия Афанасьевна олхон туора-быһынан кэргэнигэр, оскуола директоругар Федоров Николай Ивановичка уонна дьыо кэргэтигэр улус оскуолаарын директордарын ас-созиһаһыта.

- Талтыр балтыара, эднийдэрэ, Соловьев орто оскуолатын учуулаа, СР үөрэҕиритин туйгуна, амаһах кэргэн, иһирих ийэ, эйгэһэ эбээ Еддокия Афанасьевна Федорова кинилэр сикэригэ туорабы-тыһаах, күндү кийиһирин сүтэрэн улаһынык курутууан туран, ийэтигэр Ульянага, кэргэнигэр, Соловьев орто оскуолатын директоругар Николай Ивановичка, оболоругар Лияга, Келэга, Серажага, Афоняга, кийи-тигэр, сиэннэригэр уонна чугас аймактарыгар Мирялатта, Чурапчы-тан Захаровтар, Чурапчытан Савиннар.

- Күндүк саһыар саһастара Еддокия Афанасьевна Федорова олхон туорабыһынан ийэтигэр Ульяна Васильевнага, кэргэнигэр Николай Ивановичка, оболоругар Лияга, Келэга, Серажага, Афоняга, кийиһигэр, күтүлүгэр, сиэннэригэр, чугас аймактарыгар Чурапчытан Седелищевтар, Федоровтар, Дьокуускайтан Беляевтар, Федоровтар, Мирялаттан ийэлэрэ Майя, Федоровтар.

- Кэргэнигэр, оболоругар, чугас дьонулар, аймактарыгар Соловьев оскуолатыгар билэрэ үөрэммит дьүөгүлэрэ, таһаарыстара.

- Күндү саһастара Еддокия Афанасьевна Федорова олхон туора-быһынан кэргэнигэр убайдарыгар Николай Ивановичка, кыһыгар Лияга, улаһтарыгар Келэга, Серажага, Афоняга, ийэтигэр Ульяна Васильевнага, билэрэ төрөбүттэригэр, аймактарыгар Мария Ивановна, Татьяна, Дмитрий, Надежда, Дария, Владислав Кривошайкинэр.

- Күндү ийэтэ Еддокия Афанасьевна күн сириттан барбыһынан улутар, билэрэ үөрэнэр таһаарыстарыгар Афоняга Соловьев орто оскуолатын III кылаһын үөрэнээччилэрэ, кинилэр төрөбүттэрэ.

- Күндүк саһыар, убаастыыр кийиһитэрэ Федорова Еддокия Афанасьевна өлбүтүн кэргэнигэр улаһтарыгар Николай Иванович Федоровага, оболоругар, сиэннэригэр, билэрэ төрөбүттэригэр, хөтүлүгэр Мария Филипповнага, бары аймактарыгар эднийэ Пелэгэ, убаһа Алексой, бирааттара Саша, Володя, Алеша уонна кинилэр дьыо кэргэтигэрэ.

- Күндүк саһыар аймактара, эднийдэрэ Еддокия Афанасьевна олхон барбыһынан кэргэнигэр, сиэннэригэр саһаһа Майя Хомодорова, кини оболоро, кийиһитэрэ, сүтүттэрэ.

- Талталлаах балтыара, эднийдэрэ Еддокия Афанасьевна олхон туорабыһынан кэргэнигэр, оболоругар, сиэннэригэр эднийэ Анаксиски, күтүтэ Дмитрий Собокиннар уонна кинилэр оболоро.

- Кэргэнигэр, оболоругар, сиэннэригэр, ийэтигэр, чугас аймактарыгар Халыы орто оскуолатын 1972 с. билэрэ үөрэнк бүтэрбит таһаарыстара.

**БИНИГИ ӨНӨБҮТҮНЭН ТУҔАНЫН!**

Чурапчы-Аллара Бэстэх - Чурапчы маршрутунаа дьыон таһабыт. Билсэр телефоннар: 41-428, 43-025

Күндү билэрэ төрөбүт бирааттыт, Сылга кэһилээгин олохтооҕо **МАКАРОВ Василий Васильевич** алтыһыны 17 күнүгэр хомсолоохтук өлбүтүн, диринник курутууан туран, аймактарыгар, таһаарыстарыгар, билэр дьонулар иһиниһэрэбит. **Эднийдэрэ, убайдара.**

«Чурапчы» МТС ГУП кылабынай бугалтэра **ШЕСТАКОВА Акулина Васильевна**

үтүн ыраахан ыарыттан өлбүтүн диринг кутурбаһарың тиридиллэр: - Күндү балтыара Шестакова Акулина Васильевна күн сириттан туорабыһынан оболоругар, балтыларыгар, бирааттарыгар, аймактарыгар, ийэ кыһыныгар Шестакова Прасковья Спиридоновнага, кини оболоругар Чурапчытан убаһа Бейымай, саһаһа Мария уонна кинилэр оболоро, балта Майыс.

- Саһастара Лина күн сириттан барбыһынан оболоругар, ийэ кыһыныгар Шестакова Прасковья Спиридоновнага, бары чугас аймактарыгар Дирингэн Ульяна Шестакова, Слепосатар, Чурапчытан Шестаковтар, Макаровтар.

- «Чурапчы» МТС ГУП кылабынай бугалтэра Шестакова Акулина Васильевна үтүн ыраахан ыарыттан өлбүтүн оболоругар, чугас дьонулар, аймактарыгар Чурапчытаары 5048 №-дээх Сбербанк коллектива.

- Эдэр савастарын истинг дьүөгүтэ Шестакова Акулина Васильевна олхон барбыһынан чугас дьонулар, оболоругар, аймактарыгар дьүөгүлэрэ В.А. Тимофеева, М.Д. Дьяковская.

Хоту көһөрүлүү кыттылааһа, тыл ветерана, Арылаах кэһилээгин олохтооҕо

**БОРИСОВ Канчаэри Егорович**

соһумардык өлбүтүн чугас аймактарыгар диринг кутурбаһарың тиридиллэр.

**Арылаах кэһилээгин дьаһалтата.**

Үлэ ветерана, Чаһыр кэһилээгин олохтооҕо **МАКАРОВ Николай Семенович**

ыраахан кыһыан өлбүтүн диринг кутурбаһарың тиридиллэр:

- Үлэ ветерана, уус-уран самодеятельность актыбынай кыттылааһа Макаров Николай Семенович өлбүтүн улутар, билэрэрин үлэниитэригэр, Төлөйдөөҕү Сынныалаг кийин директоругар Макаров Иван Николаевичка улустаары культура управлениета, профкома.

- Улутар, Төлөйдөөҕү Сынныалаг кийин директоругар Макаров Иван Николаевичка, кийиһигэр Марианага, сиэннэригэр Төлөй кэһилээгин дьаһалтата.

- Үлэ ветерана, «Килбикнээх үлэтин иһин» ийи медаль кавалердара, эһнал сүөгүнү төлөһүүгэ уруоку Эрилик Эристин аатынак соһоһо чыллыһа Макаров Николай Семенович өлбүтүн кэргэнигэр Александр Дмитриевнага, оболоругар, сиэннэригэр, бары чугас аймактарыгар Дирингэн Анна, Семен Сергеевтар.

- Ытыһыыр кийиһэрэ, үлэ ветерана, «Килбикнээх үлэтин иһин» медаль кавалердара Макаров Николай Семенович олхон туорабыһынан кэргэнигэр Александра Дмитриевнага, оболоругар, сиэннэригэр, аймактарыгар Толоон бөлүөлөгүн «Сарыал» тувобэтин олохтооҕо.

- Күндү аҕа Макаров Николай Семенович өлбүтүн Макаров Семен Николаевичка билэрэ үөрэммит таһаарыстара.

Тыл, үлэ ветерана, хоту көһөрүлүү кыттылааһа, Чурапчы сэм-аньыэтин олохтооҕо

**НЕУСТРОЕВ Прокопий Васильевич**

үтүнүк маһыан өлбүтүн диринг кутурбаһарың тиридиллэр:

- күндүк саһыар, убаастыыр таһыдара Неустроев Прокопий Васильевич олхон туорабыһынан кэргэнигэр саһастарыгар Любовь Ивановнага, оболоругар, күтүлүгэр, кийиһигэр, сиэннэригэр Захаровтар, Пермяковтар, Васильевтар, Майпаан Соловьевтар, Дьокуускайтан Ивановтар.

- Күндү аҕа Неустроев Прокопий Васильевич күн сириттан барбыһынан кыһыгар Ирага, чугас дьонулар Мария, Зина, Тая, Тая, Наде.

- Күндү дьүөгүлэригэр Ирага талтыр аҕа Неустроев Прокопий Васильевич олхон барбыһынан Луиза, Тая уонна кини дьыо кэргэни.

Чурапчытан төрүтээх Саһыары олохтооҕо **МИХАЙЛОВ Роман Иннокентьевич**

соһумардык өлбүтүн диринг кутурбаһарың тиридиллэр:

- Төрөбүттэригэр педагогическай үлэ ветераныгар Елизавета Васильевна, Иннокентий Романович Михайловтарга, билэрэ төрөбүттэригэр Афанасийга, Иннокентийга, Александрга, саһастарыгар улустаары уорак управлениетын специалистыгар Михайлова Екатерина Ивановнага, Чурапчы 2 №-дээх орто оскуолатын учуулыгар Михайлова Наталья Гаврильевнага, чугас аймактарыгар уорак управлениета, уорак үлэниитэрин профсоюзун комитетэ, Чурапчы 2 №-дээх орто оскуолатын уонна «Кытаһык» үһүлээн коллективтэра.

- Ийэтигэр, аҕагыр Елизавета Васильевна, Иннокентий Романович Михайловтарга, убайдарыгар Афоняга, Кашага, Савага, кинилэр дьыо кэргэтигэр икэ маллара Осиповтар, Давыдовтар дьыо кэргэтигэрэ.

- Убайдарыгар Иннокентий Романович Михайловка, саһастарыгар Елизавета Васильевнага, кинилэр дьыо кэргэтигэр Чурапчытан Михайловтар, Давыдовтар, Николаевтар, Савиннар дьыо кэргэтигэрэ.

Чурапчы орто оскуолатын ветераныгар Николаева Клара Семеновнага талталлаах кыһа, Чурапчы сэм-аньыэтин олохтооҕо

**ХОЮТАНОВА Евгения Ивановна**

эдэр саһыгар хомсолоохтук олхон туорабыһынан диринг кутурбаһарың тиридиллэр.

**Чурапчы орто оскуолатын профкома, администрацията.**

Редактор **Г. Г. ПОПОВ.**  
**ААДЫРЫСПЫТ:** 678670,  
Чурапчы сэл., Карл Маркс уул., 26 «а».  
**ТЕЛЕФОННАРЫТ:**  
редактор - 41-332, отделлар - 41-265.  
E-mail: [sanaoloh@churap.sakha.ru](mailto:sanaoloh@churap.sakha.ru)

Хайыты төрийэччилэр: Саха Республикатын Правительствота, улус дьаһалтата, редакция. Хайыт сахалы тыһынан оптурурунуука, чөлүөргэ, субуотага таһсар. Хайыт нөдөкэ: 54907  
«Сага олох» редакцияна-издательскай холбоһук. Офсетнай бэчээт. Сакааһын №-рз 125. Тираж 2197. 18. 10. 2002 с. бэчээкэ бериллинэ.

Автор сурутар аһилэр санаа редакция позициягар маһын сөл түбүһэр буолбатах. Сурукка ийыллар чохчылар кырдыктаахтарыгар аһилэһиһин автор тус бэйэтэ сүгэр.